

# ***Shark***

## **Anti Hair Wrap & DuoClean Bežični Usisivač**

**IZ201EU Series  
IZ251EU Series**

---

### **UPUTSTVO**



# HVALA VAM

za kupovinu Shark Anti Hair Wrap & DuoClean Bežičnog Usisivača



**SAVJET:** Možete pronaći broj modela i serijski broj na naljepnici sa QR kodom koja se nalazi na dnu posude za prašinu.

## ZABILJEŽITE OVE INFORMACIJE

Broj modela: \_\_\_\_\_

Datum kupovine (sačuvajte račun): \_\_\_\_\_

Prodavnica gdje je kupljeno: \_\_\_\_\_

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Voltage: 25.2V<sup>---</sup>

## MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I SAČUVATE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Ovo uputstvo je dizajnirano da vam pomogne da potpuno razumijete vaš novi Shark DuoClean Bežični Usisivač.



Ovaj znak označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno sa drugim kućnim otpadom širom EU. Da biste spriječili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usljed nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promovisali održivo ponovno korištenje materijalnih izvora.



# VAŽNE BEZBJEDNOSNE INSTRUKCIJE

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • MOLIMO PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE UPOTREBE OVOG USISIVAČA.

Da biste smanjili rizik od udara strujom i nepredviđene operacije, isključite napajanje i uklonite bateriju ION Power Pack prije servisa.

## UPOZORENJA

SMANJITE RIZIK OD POŽARA, ELEKTRIČNOG UDARA, POVREDA ILI ŠTETE NA IMOVINI:

- 1 Ovaj usisivač se sastoji od motorizovane stopice, štapa i ručnog usisivača. Ovi dijelovi sadrže električne konekcije, električno ožičenje i pokretne dijelove koji mogu predstavljati rizik za korisnika.
- 2 Prije svake upotrebe, pažljivo pregledajte sve dijelove i provjerite da li postoje bilo kakva oštećenja. Ako je neki dio oštećen, prekinite upotrebu.
- 3 Koristite samo originalne zamjenske dijelove.
- 4 Ovaj usisivač ne sadrži dijelove koji se mogu servisirati.
- 5 Koristite uređaj samo kako je opisano u ovom priručniku. **NEMOJTE** koristiti usisivač za bilo koju svrhu osim onih opisanih u ovom priručniku.
- 6 Osim filtera i posude za prašinu, **NEMOJTE** izlagati bilo koje dijelove usisivača vodi ili drugim tečnostima.
- 7 Držite aparat i kabl van domašaja djece. Ne dozvolite da djeca koriste aparat. **NEMOJTE** dozvoliti da se koristi kao igračka. Neophodan je blizak nadzor kada se koristi u blizini djece.
- 8 Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva o bezbjednoj upotrebi aparata i razumiju potencijalne opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju se vršiti od strane djece.
- 9 Uvijek isključite usisivač prije povezivanja ili odvajanja kablova koji provode struju, motorizovanih stopica, punjača, baterija ili drugih električnih ili mehaničkih dijelova.
- 10 **NEMOJTE** rukovati utikačem ili usisivačem sa mokrim rukama.
- 11 **NEMOJTE** koristiti bez posude za prašinu, filtera i rotirajuće četke.
- 12 Koristite samo filtere i dodatke brenda Shark®. Nepridržavanje ovoga može poništiti garanciju.
- 13 **NEMOJTE** stavljati bilo kakve objekte u otvore stopice ili dodataka. **NEMOJTE** koristiti sa bilo kojim otvorom koji je začepljen; držite slobodnim od prašine, vlakana, dlaka i bilo čega što može smanjiti protok vazduha.
- 14 **NEMOJTE** koristiti ako je protok vazduha kroz stopicu ili dodatak ograničen. Ako se vazdušni putevi ili motorizovana stopica za pod blokiraju, isključite usisivač. Uklonite sve prepreke prije nego što ponovo uključite uređaj.
- 15 Držite stopicu i sve otvore usisivača udaljene od dlaka, lica, prstiju, nepokrivenih nogu ili labave odeće.
- 16 **NEMOJTE** koristiti ako usisivač ne radi kako treba, ili je pao, oštećen je, ostavljen na otvorenom ili pao u vodu.
- 17 Budite posebno oprezni kada čistite na stepenicama.
- 18 **NEMOJTE** ostavljati usisivač bez nadzora dok je uključen.
- 19 Kada je uključen, držite usisivač u pokretu preko površine tepiha u svakom trenutku da biste izbjegli oštećenje vlakana tepiha.
- 20 **NEMOJTE** postavljati usisivač na nestabilne površine kao što su stolice ili stolovi.





## 21 NEMOJTE koristiti za usisavanje:

- a) Tečnosti
- b) Velikih predmeta
- c) Čvrstih ili oštih predmeta (staklo, ekseri, šrafovi, novčići i slično)
- d) Velikih količina prašine (opiljci od gipsanih zidova, pepeo iz kamina ili žar). **NEMOJTE** koristiti kao dodatak električnim alatima, za sakupljanje prašine.
- e) Predmete koji gore ili se dime (vruć ugajl, opušci ili šibice)
- f) Zapaljivih ili lahko zapaljivih materijala (tečnost za upaljače, benzin ili kerozin)
- g) Toksične materijale (izbjeljivač, amonijak ili sredstva za čišćenje odvoda)

## 22 NEMOJTE koristiti u sledećim prostorijama:

- a) Loše osvijetljenim područjima
- b) Mokrim ili vlažnim površinama
- c) Napolju, na otvorenom
- d) Prostorijama koje su zatvorene i mogu sadržati eksplozivne ili toksične pare ili isparenja (tečnost za upaljače, benzin, kerozin, boja, razređivači boje, supstance za zaštitu od moljaca ili zapaljiva prašina)

## 23 Isključite usisivač prije povezivanja ili odvajanja punjača.

## 24 Isključite usisivač prije bilo kakvog podešavanja, čišćenja, održavanja ili otklanjanja problema.

## 25 Tokom čišćenja ili rutinskog održavanja, **NEMOJTE** sjeći ništa osim dlaka, vlakana ili konca omotanog oko rotirajuće četke.

## 26 Ostavite sve filtere da se potpuno osuše na vazduhu prije ponovnog postavljanja u usisivač kako biste spriječili ulazak tečnosti u električne dijelove.

## 27 **NEMOJTE** modifikovati ili pokušavati sami da popravite usisivač ili bateriju, osim kao što je navedeno u ovom priručniku. **NEMOJTE** koristiti bateriju ili usisivač ako je modifikovana ili oštećena. Oštećene ili modifikovane baterije mogu pokazivati nepredvidivo ponašanje koje može izazvati požar, eksploziju i predstavljaju rizik od povrede.

## 28 Isključite sve kontrole prije isključivanja iz

struje.

## 29 Uvijek isključite ovaj aparat prije povezivanja ili odvajanja motorizovane cijevi ili ručnog usisivača.

### BATTERY PACK

## 30 Baterija je izvor napajanja za usisivač. Pažljivo pročitajte i slijedite sva uputstva za punjenje.

## 31 Da biste spriječili nenamjerno pokretanje, osigurajte da je usisivač isključen prije nego što ga podignete ili ponesete. **NEMOJTE** nositi aparat sa prstom na prekidaču za napajanje.

## 32 Koristite samo punjače Dong Kun DK33-288080H-B ili Yinli YLS0483A-U2880802. Korištenje pogrešnog punjača može rezultirati nepunjenjem i/ili nebezbjednim uslovima. Koristite samo Shark® bateriju XSBT700EU.

## 33 Držite bateriju daleko od svih metalnih objekata kao što su spaljače, novčići, ključevi, ekseri ili šrafovi. Kratki spoj terminala baterije povećava rizik od požara ili opekotina.

## 34 Kod grubog rukovanja, tečnost može biti izbačena iz baterije. Izbjegavajte kontakt sa ovom tečnošću, jer može izazvati iritaciju ili opekotine. Ako dođe do kontakta, isperite vodom. Ako tečnost dospije u oči, potražite medicinsku pomoć.

## 35 Baterija se ne smije skladištiti na temperaturama ispod 3°C ili iznad 40°C kako bi se održao dugoročni vijek trajanja baterije.

## 36 **NEMOJTE** puniti bateriju na temperaturama ispod 5°C ili iznad 40°C.

## 37 Skladištite aparat unutra. **NEMOJTE** koristiti ili skladištiti ga na temperaturama ispod 3°C. Osigurajte da je aparat na sobnoj temperaturi prije upotrebe.

## 38 **NEMOJTE** izlagati bateriju vatri ili temperaturama iznad 130°C jer to može dovesti do eksplozije


# SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA




## UPOZNAVANJE SA VAŠIM SHARK BEŽIČNIM USISIVAČEM

1. Umetnite štap u stopicu za podove, pritiskajući ga dok ne klikne sigurno na mjestu.
  2. Umetnite ručni usisivač u vrh štapa, pritiskajući ga dok ne klikne sigurno na mjestu.
- Za pravilno funkcionisanje, uvjerite se da su svi dijelovi potpuno povezani i da su kliknuti na mjestu.

**Ručni  
usisivač**



**Flexology®  
štap**



**Podna mlaznica protiv  
zapatljavanja dlaka**




**UPOZORENJE:** Ovaj usisivač ne može samostalno stajati. Za više informacija pogledajte odjeljak o skladištenju uređaja.

## VAŠA LITIJUM-JONSKA POWER PACK BATERIJA

**Litijum-jonska Power Pack baterija ne dolazi potpuno napunjena.** Pre prve upotrebe, potpuno je napunite. Tokom prve upotrebe, ispraznite bateriju dok potpuno ne potroši energiju. Na ovaj način ćete formirati bateriju.

### LED INDIKATORI NAPAJANJA BATERIJE I PUNJENJA




#### Punjenje



**NOTE:** Full charge takes approximately 3 hours.

#### Korištenja




### RECIKLIRANJE VAŠE LITIJUM-JONSKE POWER PACK BATERIJE

Ovaj proizvod koristi litijum-jonsku punjivu i reciklirajuću bateriju. Kada baterija vremenom oslabi, treba je ukloniti iz usisivača i reciklirati. **NEMOJTE** sagorijevati ili kompostirati bateriju.

Kada vaša litijum-jonska Power Pack baterija treba da se zamijeni, odložite je ili reciklirajte u skladu sa lokalnim propisima. U nekim oblastima je nezakonito stavljati potrošene litijum-jonske baterije u kantu za smeće ili u tok komunalnog otpada. Kontaktirajte vaš lokalni centar za reciklažu za informacije o tome gdje možete odložiti potrošeni Power Pack.


**NAPOMENA:** Potpuno punjenje traje približno 3 sata. Litijum-jonski Power Pack, kao i sve litijum-litijum-jonske baterije, prirodno će smanjivati kapacitet tokom vremena od 100% kapaciteta nove baterije.

## PUNJENJE BATERIJE




PUNJAČ ZA LITIJUM-JONSKI POWER PACK

Priključite punjač za **Litijum-jonski Power Pack** u zidnu utičnicu.



PUNJENJE U RUČNOM USISIVAČU

Odvojite ručni usisivač od štapa pritiskanjem dugmeta za otpuštanje štapa i povlačenjem prema gore. Priključite punjač u priključak za punjenje na ručnom usisivaču.



VAN USISIVAČA


Da biste uklonili bateriju, stisnite dugme za otpuštanje baterije i povucite je unazad. Priključite punjač u priključak za punjenje na bateriji.



FLEXOLOGY® REŽIM SKLADIŠTENJA


Da biste stavili usisivač u režim skladištenja, pritisnite kukicu za otključavanje dok preklapate ručni usisivač naprijed dok štap ne klikne i zaključa se. Priključite punjač u priključak za punjenje na ručnom usisivaču.

## PODEŠAVANJA NAPAJANJA



**ISKLJUČENO**


Pomaknite prekidač na vrh da biste isključili napajanje. Da biste započeli usisavanje, pomaknite prekidač na željeni režim.



**REŽIM ZA ČVRSTE PODOVE**

### Čvrsti Podovi/Manji Tepisi


Koristite ovaj režim za čišćenje podova i manjih tepiha.



**REŽIM ZA TEPEH**

### Tepih

Koristite ovaj režim za usisavanje ostataka ispod površine vaših tepiha.



**BOOST REŽIM**

Za dodatno pojačanje snage, povucite okidač na ručnom usisivaču. Otpustite ga da se vrati na standardnu snagu.




## REŽIMI ČIŠĆENJA



Da biste očistili podove, postavite nogu na stopicu za podove i nagnite ručni usisivač unazad.

**NAPOMENA:** Rotirajuća četka će se aktivirati samo kada su ručni usisivač i štap nagnuti unazad.



Pritisnite dugme za otpuštanje štapa da skinete ručni usisivač sa štapa. Odlično za čišćenje stepenica, namještaja i drugih područja iznad podova kao i teško dostupnih mjesta.




Uspravite usisivač i pritisnite dugme za otpuštanje stopice tamo gdje se dno štapa sastaje sa stopicom. Podignite prema gore da odvojite. Odlično za čišćenje plafonskih ventilatora, prozorskih dasaka i drugih teško dostupnih područja.


**NAPOMENA:** Svi dodaci su kompatibilni i sa štapom i sa ručnim usisivačem.

## KORIŠĆENJE FLEXOLOGY® ŠTAPA

### FLEXOLOGY® DOSEZANJE




Pritisnite kukicu za otključavanje Flexology® štapa na poledini štapa, a zatim podesite ugao.




Podesite štap na niži ugao da lahko očistite ispod namještaja.

### FLEXOLOGY® REŽIM SKLADIŠTENJA




Da biste stavili usisivač u režim skladištenja, pritisnite kukicu za otključavanje dok preklapate ručni usisivač naprijed dok štap ne klikne i zaključava se.



Da biste izvadili usisivač iz režima skladištenja, podignite ručni usisivač dok štap ne klikne i zaključava se na mjestu.

## ODRŽAVANJE USISIVAČA


### PRAŽNjenje POSUDE ZA PRAŠINU



Pritisnite dugme za oslobađanje ručnog usisivača i odvojite ručni usisivač od štapa.

Da biste ispraznili posudu za prašinu dok je pričvršćena za ručni usisivač, postavite posudu za prašinu iznad kante za smeće i gurnite klizač za otvaranje poklopca unaprijed.

### UKLANJANJE I ČIŠĆENJE POSUDE ZA PRAŠINU



Da biste uklonili posudu za prašinu sa ručnog usisivača, pritisnite dugme za oslobađanje posude za prašinu koje se nalazi blizu stopice ručnog usisivača. Nagnite posudu za prašinu i podignite je da biste je uklonili. Da biste ispraznili prašinu i ostatke, držite posudu za prašinu iznad kante za smeće, a zatim gurnite klizač za otvaranje poklopca unaprijed.


Uklonite ostatke sa mreže za prašinu tako što ćete je blago tapkati ili obrisati suhom krpom po potrebi. Da biste očistili unutrašnjost posude za prašinu, isperite je vodom. Postavite je sa strane da se suši na vazduhu najmanje 24 sata prije nego što je ponovo instalirate.

## ODRŽAVANJE USISIVAČA


### ČIŠĆENJE FILTERA

Za čišćenje filtera, isperite ih samo vodom. Ostavite sve filtere da se potpuno osuše na vazduhu najmanje 24 sata prije ponovne instalacije kako biste spriječili da tečnost dospije u električne dijelove. Čistite pred-motorne filtere najmanje jednom mjesečno, a post-motorni filter najmanje jednom godišnje. Kada je potrebno, otresite prljavštinu između pranja. Češće čišćenje može biti potrebno kod intenzivnije upotrebe.


**VAŽNO: NE KORISTITE** sapun prilikom čišćenja filtera. Koristite samo vodu.




Pritisnite dugme za oslobađanje posude za prašinu i uklonite posudu za prašinu. Izvucite filterski set od pjene i filca sa zadnje strane posude za prašinu.




Uklonite posudu za prašinu. Izvucite post-motorni filter iz ručnog usisivača.



Set filtera od pjene i filca za pred-motorni dio



Post-motorni filter




Post-motorni filter

## ODRŽAVANJE USISIVAČA

### STOPICA ZA POD

Ako pređete preko tvrdog ili oštrog objekta ili primetite promenu u zvuku tokom usisavanja, proverite da li ima blokada ili predmeta uhvaćenih u četku.




**STOPICA ZA POD SA SISTEMOM ZA ZAŠTITU OD ZAPETLJANJA DLAKA**

1. Isključite usisivač.
2. Pomoću novčića okrenite bravice suprotno od smijera kazaljke na satu da biste ih otvorili, zatim podignite poklopac da biste pristupili četki.
3. Očistite prolaz od blokada.
4. Vratite poklopac tako što ćete umetnuti umetke u proreze, zatim pritisnuti čvrsto sa svih strana prije nego što okrenete bravice u smijeru kazaljke na satu da biste ih zatvorili. Čućete klik kada su bravice sigurno zatvorene.


## ODRŽAVANJE USISIVAČA

### PROVJERA BLOKADA



#### Provjera blokada u ručnom usisivaču:


1. Isključite usisivač.
2. Uklonite ručni usisivač sa štapa.
3. Proverite sve ulazne otvore ka posudi za prašinu i uklonite sve ostatke ili blokade.



#### Provjera blokada u štapu:

##### Flexology\* štap:

1. Isključite usisivač.
2. Uklonite ručni usisivač i stopicu za pod sa štapa.
3. Proverite pristup za uklanjanje blokada na Flexology® dijelu štapa tako što ćete pritisnuti jezičke sa obje strane crijeva i podići crijevo radi pristupa štapu.
4. Očistite sve ostatke i blokade.



#### Provjera blokada u stopici za pod:

1. Isključite usisivač.
2. Odvojite štap.
3. Pomoću ivice novčića otvorite tri bravice na donjem dijelu stopice za pod
4. Uklonite poklopac i nagnite vrat stopice za pod.
5. Proverite otvor i uklonite sve ostatke ili blokade.
6. Vratite poklopac tako što ćete čvrsto pritisnuti sa svih strana i okrenuti bravice u smjeru kazaljke na satu.

## ODRŽAVANJE USISIVAČA

### RJEŠAVANJE PROBLEMA

**⚠ UPOZORENJE:** Da biste smanjili rizik od električnog udara i neželjenog rada, isključite napajanje i uklonite bateriju sa litijum-jonskim napajanjem prije nego što izvršite bilo kakvo servisiranje.

**Usisivač ne skuplja ostatke. Nema usisavanja ili je usisavanje slabo. Svjetlo na stopice je crveno. (Pogledajte odjeljak Provjera blokada za više informacija.)**

- Provjerite filtere da li je potrebno čišćenje. Pratite uputstva za ispiranje i potpuno sušenje filtera prije nego što ih vratite u usisivač.
- Posuda za prašinu može biti puna; ispraznite posudu za prašinu.
- Provjerite stopicu za pod zbog blokada; očistite blokade ako je potrebno.
- Uklonite sve konce, vlakna tepiha ili dlake koje mogu biti zamotane oko četke.
- Provjerite vezu između ručnog usisivača i štapa zbog blokada; očistite blokade ako je potrebno. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte ovlaštenu servis.
- Provjerite pristup za uklanjanje blokada u štapi i očistite sve ostatke.

#### **Usisivač podiže prostirke.**

- Uvjerite se da ne koristite režim povećanja snage. Budite oprezni kada usisavate prostirke ili tepihe sa delikatno ušivenim ivicama.
- Isključite uređaj da biste isključili četku, a zatim ponovo pokrenite pomoću prekidača za napajanje/selektor.

#### **Četka se ne okreće.**

- Odmah isključite usisivač. Uklonite sve blokade prije nego što ponovo uključite usisivač. Uvjerite se da je ručni usisivač dovoljno nagnut unazad kako bi se četka aktivirala. Ako se četka i dalje ne okreće, kontaktirajte ovlaštenu servis.
- Ako stopica za pod ima farove i oni nisu osvijetljeni, postoji problem sa vezom između ručnog usisivača, štapa i stopice. Pokušajte da isključite i ponovo povežete dijelove. Ako farovi i dalje ne svijetle, kontaktirajte korisničku podršku.

#### **Usisivač se sam isključuje.**

Postoji nekoliko mogućih razloga zašto se usisivač sam isključuje, uključujući blokade, probleme sa baterijom i pregrijavanjem. Ako se usisivač sam isključuje, uradite sljedeće korake:

1. Uključite usisivač i provjerite svjetla indikatora baterije koja se nalaze na ručnom dijelu usisivača. Ako je potrebno punjenje, priključite uređaj dok je usisivač isključen.
2. Ispraznite posudu za prašinu i očistite filtere (Pogledajte odjeljke Pražnjenje posude za prašinu i Čišćenje filtera).
3. Provjerite štap, dodatke i ulazne otvore i uklonite sve blokade.
4. Ostavite uređaj i bateriju da se hlade najmanje 45 minuta, dok se ne vrate na sobnu temperaturu.
5. Ponovo pokrenite uređaj pomoću prekidača za napajanje.

**NAPOMENA:** Ako usisivač i dalje ne radi ispravno, kontaktirajte korisničku podršku.

#### **Svjetla indikatora baterije na ručnom usisivaču trepere.**

- Donje LED svjetlo treperi (Slika A): Baterija treba da se napuni.
- Gornje i donje LED svjetlo trepere (Slika B): Temperatura baterije nije optimalna, pa je punjenje privremeno pauzirano. Ostavite bateriju priključenu i punjenje će uskoro biti nastavljeno.
- Ako gornja dva ili donja dva LED svjetla trepere (Slika C, Slika D), pozovite korisničku podršku.



Fig. A




Fig. B



Fig. C




Fig. D



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Konstantno nastojimo poboljšati svoje proizvode, stoga su ovdje navedene specifikacije podložne promjenama bez prethodne najave.

NINJA je registrirani zaštitni znak Shark Ninja Operating LLC.  
© 2024 SharkNinja Operating LLC.